

Opština Bar

Broj: 01-018/24-158/2

Mjesto i datum: Bar, 25.01. 2024. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice Opštine Bar, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku i isporuku polupodzemnih kontejnera, broj 01-018/23-4125/2 od 22.12.2023. godine, šifra postupka 66463, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku i isporuku polupodzemnih kontejnera, broj 01-018/23-4125/2 od 22.12.2023. godine, šifra postupka 66463;

1) Ponuda „Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar je najpovoljnija

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Opština Bar
Ovlašćeno lice naručioca	Predsjednik, Dušan Raičević
Kontakt osoba	Marija Marković
Adresa	Bulevar Revolucije br. 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000
Identifikacioni broj	02015099

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	01-018/23-4125/2 od 22.12.2023. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Nabavka i isporuka polupodzemnih kontejnera
Šifra postupka	66463
CPV šifra	44613700 Kontejneri za smeće

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke	37.600,00 eura

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
„Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar	Samostalna ponuda	95365	10.01.2024.godine u 08:51 časova	37.600,00 eura

UZ PONUDU DOSTAVLJENO¹:

„Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	-
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Da

GARANCIJA PONUDE

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
		Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Građanskog biroa Opštine Bar	
„Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar	Prva banka Crne Gore AD br.04-423-1605292.7-1 od 25.12.2023. godine	Iznos garancije ponude	2.320,00 eura	Da
		Datum važenja garancije	od 29.12.2023. do 04.05.2024. godine	Da

¹ Navesti u skladu sa traženim tenderkom dokumentacijom

Shodno članu 122 stav 6 Zakona o javnim nabavkama naručilac je o dostavljanju garancija ponude, sačinio potvrdu i istu prikačio uz zapisnik o otvaranju ponuda, kao skeniranu kopiju priložio u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda, i ista je prosljeđena ponuđaču preko Komunikacije, preko ESJN.

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
„Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar	Da	Da

OCJENA PONUDE U ODNOSU NA TEHNIČKU SPECIFIKACIJU:

1. Ponuđač „Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je postupio u skladu sa zahtjevima i uslovima iz tehničke dokumentacije po svim stavkama.
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Rok izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo Rok izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Mjesto izvršenja ugovora Bar	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je mjesto izvršenja Bar
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana izvršenog posla i uredno dostavljene fakture.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je rok plaćanja u 30 dana od dana izvršenog posla i uredno dostavljene fakture.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: Virmanski	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je način plaćanja virmanski
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok na tijelo kontejnera je _____ godine . Navesti tačan broj koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.	Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je garantni rok za tijelo kontejnera deset godina.

<p>Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok na nadzemni dio kontejnera je ____ godine. Navesti tačan broj koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je garantni rok za nadzemni dio kontejnera je dvije godine.</p>
<p>Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke Garantni rok na vreću i poklopac je ____ godine. Navesti tačan broj koji je ujedno i kriterijum za vrednovanje Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da je garantni rok za vreću i poklopac dvije godine.</p>
<p>Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi za primopredaju: Roba se isporučuje i prima prema otpremnici koju potvrđuju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo da se roba isporučuje i prima prema otpremnici koju potvrđuju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.</p>
<p>Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđači su obavezni da za ponuđenu robu dostave pisano ovlašćenje proizvođača robe odnosno ovlašćenog zastupnika koje se odnosi na predmetnu javnu nabavku da je ponuđač ovlašćen i osposobljen za prodaju robe koju nudi u ovom postupku javne nabavke. -Uputstvo proizvođača za montažu polupodzemnih kontejnera, koji sadrži podatke o dubini i načinu ugradnje, -Izjavu ponuđača kojom garantuju da su polupodzemni kontejneri mobilni, odnosno da se u slučaju potrebe mogu bezbjedno izmjestiti na drugu lokaciju bez oštećenja.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio pisano ovlašćenje proizvođača robe odnosno ovlašćenog zastupnika koje se odnosi na predmetnu javnu nabavku da je ponuđač ovlašćen i osposobljen za prodaju robe koju nudi u ovom postupku javne nabavke. Odnosno dostavio je: -Uputstvo proizvođača za montažu polupodzemnih kontejnera, koji sadrži podatke o dubini i načinu ugradnje, -Izjavu ponuđača kojom garantuju da su polupodzemni kontejneri mobilni, odnosno da se u slučaju potrebe mogu bezbjedno izmjestiti na drugu lokaciju bez oštećenja.</p>
<p>Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>	<p>Ponuđač je u svojoj ponudi naveo rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>
<p>Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.</p>	<p>Ponuđač je u ponudi naveo da ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.</p>

PONUĐAČ JE PONUDIIO SLJEDEĆU CIJENU:

r.b.	Ponuđač	

	(naziv i sjedište)	Ponuđena cijena
1.	„Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar	37.600,00€

U POSTUPKU PREGLEDA, OCJENE I VREDNOVANJA PONUDA, UTVRĐENO JE DA SU SLJEDEĆE PONUDE ISPRAVNE:

„BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ“ DOO BAR

Ponuđač je podnio ponudu kao samostalnu ponudu.

Ponuđač je u ponudi naveo osnovne podatke o ponudi – datum i vrijeme podnošenja ponude – 10.01.2024.godine u 08:51 časova, status ponude – podnijeta, podatke o podnosiocu – naziv, PIB, država, grad, e-mail, podatke o javnoj nabavci – naziv naručioca, šifra postupka, opis predmeta javne nabavke, vrstu predmeta, vrstu postupka, vrstu faze, uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke.

Takođe je pravilno ispunjen finansijski dio, navedene ispravno bitne karakteristike predmeta nabavke.

Ponuđač je naveo ponuđenu cijenu u iznosu od 37.600,00 eura što je iste vrijednosti kao i procijenjena vrijednost. Prilikom ocjene nije utvrđena računaska greška.

Uz ponudu ponuđač je dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Izjava privrednog subjekta „Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar u kome su pravilno ispunjeni podaci o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, podaci o privrednom subjektu, način podnošenja ponude, gdje je, između ostalog, navedeno da ponuđač podnosi samostalnu ponudu.

Navedeno je da privredni subjekt ne ustupa dio predmeta ili ugovora o javnoj nabavci podugovaraču. Obilježeno je da privredni subjekt ne koristi sposobnosti drugog subjekta radi dokazivanja ispunjenosti uslova ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke sposobnosti, što je sve u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta.

Zatim je pravilno ispunjena Izjava privrednog subjekta u dijelu uslova povezanih sa krivičnim presudama, osnova povezanih sa plaćanjem poreza ili doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, sukob interesa-gdje je obilježeno da ne postoji sukob interesa, da privredni subjekt nije učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i drugo.

Komisija za sprovođenje javne nabavke konstatuje da članovi komisije, kao ni odgovorno lice naručioca nijesu u saznanju da su u sukobu interesa sa ovlašćenim licima ponuđača i da su ta lica učestvovali u izradi tehničke dokumentacije, reviziji i ostalim navedenim poslovima iz Izjave privrednog subjekta a koji se tiču predmeta javne nabavke, posebni uslovi za isključenje iz postupka javne nabavke.

Takođe, Komisija nije u saznanju da ovaj ponuđač ima raskinut ugovor sa nekim naručiocem u prethodne tri godine.

Takođe, u dijelu uslovi sposobnosti privrednog subjekta, sposobnost za obavljanje djelatnosti, da li je privredni subjekat upisan u CRPS ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište označeno DA uz navođenje dokaza..

U dijelu stručna i tehnička sposobnost koji se odnosi iskustvo privrednog subjekta na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istili il i sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke navedeno je sljedeće: Nabavka i isporuka polupodzemnih kontejnera vrijednosti 385.808,50 eura sa pdv-om, vrijeme realizacije avgust 2023.godina, investitor »Čistoća« DOO Podgorica; Nabavka i isporuka polupodzemnih kontejnera vrijednosti 71.269,00 eura sa pdv-om, vrijeme realizacije april 2023.godina, investitor »Čistoća« DOO Pljevlja; Nabavka i isporuka polupodzemnih kontejnera vrijednosti 145.079,00 eura sa pdv-om, vrijeme realizacije mart 2022.godina, investitor »Komunalne djelatnosti« DOO Bar; Nabavka i isporuka polupodzemnih kontejnera vrijednosti 59.985,75 eura sa pdv-om, vrijeme realizacije maj 2021.godina, investitor »Komunalne djelatnosti« DOO Bar.

Izjava privrednog subjekta je elektronski potpisana i pečatirana od strane ovlaštenog lica ponuđača Željka Pejanovića, izvršnog direktora „Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar. Tako da je ista u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta (Službeni list Crne Gore br. 55/23).

Ponuđač je uz ponudu dostavio sljedeće:

- Izvod iz CRPS-a za „Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar da je registrovan za pretežnu djelatnost 4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom, br. 5-0042972/016, datum registracije 07.08.2002.godine, datum promjene podataka 28.02.2021.godine.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o isporučenoj robi, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima podrazumijeva se isporuka polupodzemnih kontejnera.

Ponuđač je u ponudi dostavio sljedeće potvrde:

1. Potvrda Glavnog grada Podgorica-Čistoća DOO broj 33023 od 20.decembra 2023.godine kojom potvrđuju da je „Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar blagovremeno i kvalitetno izvršila sklopljen ugovor br.11301 od 11.05.2023.godine, odnosno aneks I osnovnog ugovora broj 21005 od 29.avgusta 2023.godine za nabavku i isporuku polupodzemnih kontejnera vrijednosti 385.808,50 eura sa pdv-om, vrijeme realizacije avgust 2023.godina.

Potvrda se prihvata.

2. Potvrda „Čistoća“ DOO Pljevlja broj 02-335/23-6582 od 18.12.2023.godine kojom potvrđuju da je „Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar kvalitetno realizovala sklopljen ugovor br.01-1335 od 05.04.2023.godine za nabavku i isporuku polupodzemnih kontejnera vrijednosti 385.808,50 eura sa pdv-om, vrijeme realizacije avgust 2023.godina 71.269,00 eura sa pdv-om.

Potvrda se prihvata.

3. Potvrda „Komunalne djelatnosti“ DOO Bar od 06.02.2023.godine kojom potvrđuju da je „Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar kvalitetno realizovala sklopljen ugovor br.1511 od 03.03.2022.godine za nabavku i isporuku polupodzemnih kontejnera vrijednosti 145.079,00 eura sa pdv-om.

Potvrda se prihvata.

4. Potvrda „Komunalne djelatnosti“ DOO Bar broj 7645 od 24.08.2021.godine kojom potvrđuju da je „Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar kvalitetno realizovala sklopljen ugovor br.3283 od 28.04.2021.godine za nabavku i isporuku polupodzemnih kontejnera vrijednosti 59.985,75 eura sa pdv-om.

Potvrda se prihvata.

Ponuđač „Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar je dostavio četiri validne potvrde tražene pozivom za nadmetanje. Potvrde su provjerene od strane članova komisije, i iste su odgovarajuće, tako da je ponuđač ispunio uslov shodno članu 135b stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je dalje dostavio:

-Sertifikat odobrenja Molok OY, Finska, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018, sa priložima na engleskom jeziku, kopija ovjerenog prevoda sa engleskog jezika, br. 231/21 od 27.09.2021 godine, Stalni sudski prevodilac Julka Gajić, Novi Sad,
-Potvrda o usaglašenosti broj MK69266774 001 od 18.08.2023.godine koja se onosi na polupodzemni kontejner za prikupljanje otpada da je ispitani uzorak u skladu sa EN 13071-1:2019, EN 13071-2:2019 i EN 13071-3:2019; Sertifikat o ispitivanju br. IBC-20.007/04.22 od 04.04.2022.godine za sastavljača vreće Molok OY i piktograme za rukovanje kojim je utvrđeno da su ispitani uzorci u skladu sa ISO 21898 standardom koji je dat na engleskom jeziku i ovjerenom prevodu sa engleskog jezika ovjeren od strane sudskog prevodioca Ivane Švraka; Potvrda o usaglašenosti broj MK 69266774 0001 od 18.08.2023.godine da su stacionirani kontejneri za otpad/polupodzemni kontejneri za prikupljanje otpada ispitani u skladu sa EN 13071-1:2019, EN 13071-2:2019 i EN 13071-3:2019 uz prilog na engleskom jeziku; Sertifikat o odobrenju kojim se potvrđuje da je sistem upravljanja Molok Oy odobren od Lloyd-ovog registra za osiguranje kvaliteta za sljedeće standarde: ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 uz prilog na engleskom jeziku; Sertifikat o ispitivanju br. IBC-20.007/04.22 od 04.04.2022.godine za sastavljača vreće Molok OY i fleksibilne džambo vreće za rasuti teret-FIBC i za piktograme kojim je utvrđeno da su ispitani uzorci u skladu sa ISO 21898:2004 standardom koji je dat na engleskom jeziku i ovjerenom prevodu sa engleskog jezika ovjeren od strane sudskog prevodioca Ivane Švraka, što je u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 9 Zakona o javnim nabavkama,
- Uputstvo za ugradnju Molok Domino, kopija ovjerenog prevoda sa engleskog jezika, br. 35/21 od 04.03.2021. godine, Stalni sudski prevodilac Julka Gajić, Novi Sad; Uputstvo za ugradnju Molok Classic podzemnog kontejnera, kopija ovjerenog prevoda sa engleskog jezika, br.39/21 od 04.03.2021.godine, Stalni sudski prevodilac Julka Gajić, Novi Sad; Specifikacija za akreditovani status registarskog broja NAH-1-1760/2019/K₆ za laboratorijska ispitivanja koja pripadaju akreditovanoj oblasti sa datumom početka akreditovanog statusa 25.07.2019.god. do 25.07.2024.god, navedeno je u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 11 Zakona o javnim nabavkama,
-Ovlašćenje afirmisanog proizvođača polupodzemnih kontejnera Molok Oy Nokia Finska kojim ovlašćuju „Baranka export-import Pejanović“ DOO Bar da podnesu ponudu u postupku javne nabavke za nabavku i isporuku polupodzemnih kontejnera, u svojstvu subjekta koji je u potpunosti ovlašćen i obučen da proda, izvrši ugradnju i održava naznačene kontejnere za otpad koje proizvode, a to su polupodzemni kontejneri Molok Classic zapremine 5m³ i polupodzemni kontejneri Molok Dominoi 1/1 zapremine 5m³, uz prilog na engleskom jeziku, što je u skladu sa zahtjevom iz Poziva za javno nadmetanje,

Kopija Garancije za osiguranje ponude Prva banka CG AD br.04-423-1605292.7-1 od 25.12.2023. godine, na iznos od 752,00 eura, što je u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN i tenderskom dokumentacijom.

ISPRAVNE PONUDE SU VREDNOVANE I RANGIRANE PRIMJENOM KRITERIJUMA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma²:

odnos cijene i kvaliteta

najniža ponuđena cijena

broj bodova 90

kvalitet

broj bodova 10

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 90 bodova određivati najniže ponuđena cijena (C), 10 bodova određivaće kvalitet (K).

² Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran.

1. Najniža ponuđena cijena (C)(90 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (90 bodova) i to po formuli:

$$(C) = C1 / C2 \times 90$$

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 -Ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

**Samostalna ponuda „Baranka export-import Pejanović“ DOO Bar
37.600,00/37.600,00*90= 90 bodova**

2. Kvalitet (Q) 10 bodova

2.1.Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: **Garantni rok na tijelo kontejnera.**

Podkriterijum kvalitet iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni garantni rok podijeli sa ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 6 bodova po formuli:

$$\text{Broj bodova} = K_n1 (\text{ponuđeni garantni rok}) / K_p1 (\text{najduži garantni rok}) * 6$$

$$K1 = K_n1 / K_p1 \times 6$$

Gdje je:

K2 - Broj bodova

K_{n1}- ponuđeni garantni rok

K_{p1}- najduži garantni rok

Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 4 godine. Garantni rok iskazuje se u godinama.

Za ponuđeni rok kraći 4 godine, ponuđač će dobiti 0 bodova

**Ponuđač „Baranka export-import Pejanović“ DOO Bar je ponudio garantni rok od 10 godina za tijelo kontejnera.
10/10*6= 6 bodova**

2.2.Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:**Garantni rok na nadzemni dio kontejnera.**

Podkriterijum kvalitet iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni garantni rok podijeli sa ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 2 boda po formuli:

$$\text{Broj bodova} = K_n2 (\text{ponuđeni garantni rok}) / K_p2 (\text{najduži garantni rok}) * 2$$

$$K2 = K_n2 / K_p2 \times 2$$

Gdje je:

K2 - Broj bodova

K_{n2}- ponuđeni garantni rok

K_{p2}- najduži garantni rok

Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 1 godine. Garantni rok iskazuje se u godinama.

Za ponuđeni rok kraći 1 godine, ponuđač će dobiti 0 bodova.

**Ponuđač „Baranka export-import Pejanović“ DOO Bar je ponudio garantni rok od 2 godine za nadzemni dio kontejnera.
2/2*2= 2 boda**

2.3. Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: **Garantni rok na vreću i poklopac.**

Podkriterijum kvalitet iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni garantni rok podijeli sa ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 2 boda po formuli:

Broj bodova = $Kn3$ (ponuđeni garantni rok) / $Kp3$ (najduži garantni rok) * 2

$K3 = Kn3 / Kp3 \times 2$

Gdje je:

$K3$ - Broj bodova

$Kn3$ - ponuđeni garantni rok

$Kp3$ - najduži garantni rok

Napomena: Ponuđeni garantni rok ne može biti kraći od 1 godine. Garantni rok iskazuje se u godinama.

Za ponuđeni rok kraći 1 godine, ponuđač će dobiti 0 bodova

Ponuđač „Baranka export-import Pejanović“ DOO Bar je ponudio garantni rok od 2 godine.

$2/2 \times 2 = 2$ boda

UKUPAN BROJ BODOVA SE DOBIJA PO FORMULI:

$$K = K1 + K2 + K3$$

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 Najniža ponuđena cijena	Parametar 2 Kvalitet			Ukupan broj bodova
			K1 Garantni rok na tijelo kontejnera	K2 Garantni rok na nadzemni dio kontejnera	K3 Garantni rok na vreću i poklopac	
1.	„Baranka export- import Pejanović“ DOO Bar	90	6	2	2	100

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

- 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;
- 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekt ima sjedište.

Na osnovu člana 135a Zakona o javnim nabavkama Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je uputila Zahtjev br. 04-426/24-9/2 od 11.01.2024.godine Ministarstvu pravde za dostavljanje dokaza da se pravno lice „Baranka export-import Pejanović“ DOO Bar, ne nalazi u kaznenoj evidenciji, kao i za ovlašćeno lice ponuđača.

Od Ministarstva pravde dostavljena su sljedeća uvjerenja:

- Uvjerenje Ministarstva pravde broj 0704-579/24-5/1 od 18.01.2024. godine da za „Baranka export-import Pejanović“ DOO Bar u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica i Uvjerenje broj 0704-580/24-5 od 18.01.2024. godine da za Željka Pejanovića u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za fizičko lice.

Imajući u vidu gore navedene dokaze ponuđač je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Na osnovu člana 135a Zakona o javnim nabavkama Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je uputila Zahtjev br. 04-426/24-9/3 od 11.01.2024.godine Upravi prihoda i carina – PJ Bar preko ESJN, za dostavljanje dokaza da je ponuđač „Baranka export-import Pejanović“ DOO Bar izmirili poreske obaveze.

Uprava prihoda i carina PJ Podgorica je dana 16.01.2024. godine preko ESJN dostavila Uvjerenje br.15/02-4/1841/1 od 16.01.2024. godine da je „Baranka export-import Pejanović“ DOO Bar na dan provjere 16.01.2024.godine podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 12/2023 godine i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 12/2023 godine i po tom osnovu nema neizmirene poreske obaveze, poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2022.godinom nema neizmirene poreske obaveze. Imajući u vidu gore navedene dokaze ponuđači su ispunili uslov iz Poziva za nadmetanje u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

Takođe Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je uputila Zahtjev br. 04-426/24-9/1 od 11.01.2024. godine Upravi prihoda i carina CRPS za „Baranka export-import Pejanović“ DOO Bar.

- Izvod iz CRPS-a za „Baranka Export-Import Pejanović“ DOO Bar da je registrovana za pretežnu djelatnost 4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom, br. 5-0042972/016, datum registracije 07.08.2002.godine, datum promjene podataka 28.02.2021.godine.

Imajući u vidu gore navedeni dokaz ponuđač je ispunio uslov iz Poziva za nadmetanje u skladu sa članom 135b stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuda „Baranka export-import Pejanović“ DOO Bar je ispravna, u u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama.

6. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuđač: „Baranka export-import Pejanović“ DOO

Adresa i sjedište: Beogradska br. 50, Bar

PIB: 02122570

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Željko Pejanović, izvršni direktor

7. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

PREDSJEDNIK
Dušan Raičević

